



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUO YA GAE (HL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

TLHAKOLE/MOPITLWE 2016

MEMORANTAMO

MADUO: 100

Memorantamo o, o na le ditsebe di le 15.

KAROLO YA A: RUBORIKI YA GO TSHWAYA TLHAMO – PUO YA GAE (50 Maduo)**ELA TLHOKO:**

- Dirisa ruboriki ka gale fa o tshwaya tlhamo ya boithlamedi (Pampiri 3. KAROLO YA A).
- Maduo a go tloga go 0–50 a arogantswe ka maemo a le 5 a ditlhaloso.
- Mo ditlhokegong tsa Diteng, Puo le Setaele, maemo mangwe le mangwe a tlhaloso a arogantswe ka dikarolwana tsa maemo a a kwa godimo le a a kwa tlase ka seelo sa maduo se se tsamaelanang le ditlhaloso.
- Kagego ga e angwe ke karologantsho ya maemo a a kwa godimo le maemo a a kwa tlase.

Ditlhokego		Phitlhelelo ka dinaledi	Phitlhelelo ka matsetseleko	Phitlhelelo ka tekano	Phitlhelelo e e tlhaelang	Ga a fitlhelela
DITENG LE IPAACKANYO (Tsibogelo le dikakanyo) Thulaganyo ya dikakanyo tsa ipaakanyo Temogo ya maitlhomo, baamogedi le bokao	Maemo a kwa godimo	28–30	22–24	16–18	10–12	4–6
		-Tsibogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa a a tlwaelegileng -Dikakanyo tse di botlhale, tse di gwetlhang mogopolo le go supa kgolo -E rulagantswe le go lomagana ka maemo a dinaledi go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Tsibogelo e e tlhamilweng ka matsetseleko -Dikakanyo tse di maleba tota gape di kgathisa le bosupi jwa kgolo -E rulagantswe bontle thata le go lomagana go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Tsibogelo e e itumedisang -Dikakanyo di lomagane mo go tlhaloganyegang e bile go kgotsofatsa -E rulagane le go lomagana mo go tlhaloganyegang go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Tsibogelo ya tomagano e e sa tlhomamang -Dikakanyo tse di sa tlhapang e bile di se na boithlamedi -Bosupi jo bonnye jwa thulaganyo le tomagano	-Tsibogelo e e seng maleba gotlhelele -Dikakanyo tse di tlhakatlhakaneng le go tlhoka tsepamo -Di gasagane le go boelediwa -Ga e a rulagana e bile ga e a lomagana
30 MADUO	Maemo a kwa tlase	25–27	19–21	13–15	7–9	0–3
		-Tsibogelo e e manontlhotlho, mme e tlhaela ditlhokego tse di tsibosang tsa tlhamo ya maemo a dinaledi -Dikakanyo tse di botlhale e bile di supa kgolo -E rulagantswe ka matsetseleko le ka tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Tsibogelo e e tlhamilweng ka matsetseleko -Dikakanyo tse di maleba gape di kgathisa -E rulagantswe bontle le go lomagana go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Tsibogelo e e itumedisang, mme e latlhelwa ke go tlhaloganyesega -Dikakanyo di lomagane le go kgotsofatsa -Maemo a a rileng a thulaganyo le tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Bogolo jwa tsibogelo ga bo maleba -Dikakanyo tse di sa lomaganeng e bile di tlhakatlhakane -Ga go na bosupi jwa thulaganyo le tomagano	-Ga go na maiteko a go tsibogela setlhogo -Dikakanyo tse di seng maleba e bile di sa siama gotlhelele -Ipaakanyo e e sa tsepamang e bile e tlhakatlhakane

RUBORIKI YA TLHATLHOBO TLHAMO YA PUO YA GAE [50 MADUO] (tswelelo)

Ditlhokego		Phitlhelelo ka dinaledi	Phitlhelelo ka matsetseleko	Phitlhelelo ka tekano	Phitlhelelo e e tlhaelang	Ga a fitlhelela
<p>PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA/RUNA</p> <p>Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba go maikaelelo/ditlamorago le bokao</p> <p>Tlhopho ya mafoko</p> <p>Tiriso ya puo le melawana, tiriso ya matshwao a puiso, thutapuo le mopeleto</p> <p>15 MADUO</p>	<p>Maemo a kwa godimo</p>	<p>14–15</p> <p>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao ka maemo a a kwa godimo</p> <p>-Puo e e tlhololo, e itumedisa ka maemo a a tlhaolegileng</p> <p>-Segalo se se nang le maikaelelo a a thotlheletsang</p> <p>-Ga go na diposo tsa thutapuo le tsa mopeleto ka gotlhe</p> <p>-Puo e e manontlhotlo ya maemo a a kwa godimo</p>	<p>11–12</p> <p>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba thata le maikaelelo, baamogedi le bokao</p> <p>-Puo e nonofile le tiriso ya segalo e maleba</p> <p>-Bogolo jwa yona ga bo na diposo tsa thutapuo le mopeleto</p> <p>-Puo e thamilwe ka matsetseleko</p>	<p>8–9</p> <p>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao</p> <p>-Tiriso e e maleba ya puo go tlhagisa bokao</p> <p>-Segalo se maleba</p> <p>-Tiriso ya malepa a a thotlheletsang ya go tlhagisa diteng</p>	<p>5–6</p> <p>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko ga di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao</p> <p>-Tiriso ya puo ke ya maemo a motheo thata</p> <p>-Segalo, tlhopo le tiriso ya mafoko e e seng maleba</p> <p>-Tlotlofoko e lekanyeditswe thata</p>	<p>0–3</p> <p>-Puo ga e tlhaloganyesege</p> <p>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko bomaleba jwa tsona bo kwa tlase le maikaelelo, baamogedi le bokao</p> <p>-Tlotlofoko e nnye thata, mme e dira gore go nne thata go tlhaloganya</p>
		<p>Maemo a kwa tlase</p>	<p>13</p> <p>-Puo e e matsetseleko ya tlhotlheletso e e nonofileng mo segalong</p> <p>-Ga e na diposo tsa thutapuo le tsa mopeleto ka gotlhe</p> <p>-E thamilwe ka manontlhotlo</p>	<p>10</p> <p>-Puo e e ngokang e bile e nonofile ka kakaretso</p> <p>-Segalo se se siameng se nonofile</p> <p>-Diposo tse di mmalwa tsa thutapuo le mopeleto</p> <p>-E thamilwe bontle</p>	<p>7</p> <p>-Tiriso ya puo e e mo magareng, ka go tlhoka tsepamo</p> <p>-Segalo se siame ka kakaretso le tiriso e e lekanyeditsweng ya malepa a thotlheletso</p>	<p>4</p> <p>-Tiriso e e bokoa ya puo</p> <p>-Mefuta ya dipolelo e mennye kgotsa ga e teng gotlhelele</p> <p>-Tlotlofoko e e lekanyeditsweng tota</p>
<p>KAGEGO</p> <p>Diponagalo tsa setlhangwa</p> <p>Kago ya ditemana le go tshangwa ga dipolelo</p> <p>5 MADUO</p>		<p>5</p> <p>-Kago e e manontlhotlo ya setlhogo</p> <p>-Dintlhana tse di tlhaolegileng</p> <p>-Dipolelo le ditemana di bopilwe bontlentle</p>	<p>4</p> <p>-Kago e e latelanang ya dintlhana</p> <p>-E lomagane</p> <p>-Dipolelo le ditemana di a latelana, di a farologana</p>	<p>3</p> <p>-Kago ya dintlhana tse di maleba</p> <p>-Dipolelo le ditemana tse di bopilweng sentle</p> <p>-Tlhamo e sa ntse e na le tlhaloganyo</p>	<p>2</p> <p>-Go na le dintlha dingwe tse di amogelesegang</p> <p>-Dipolelo le ditemana di fosagetse</p> <p>-Tlhamo e sa ntse e na le tlhaloganyo</p>	<p>0–1</p> <p>-Dintlha tse di botlhokwa di a tlhala</p> <p>-Dipolelo le ditemana di fosagetse</p> <p>-Tlhamo e tlhoka tlhaloganyo</p>
<p>SEELO SA MADUO</p>		<p>43–50</p>	<p>33–40</p>	<p>23–30</p>	<p>13–20</p>	<p>0–10</p>

RUBORIKI YA TLHATLHOBO YA SETLHANGWA SA TIRISANO PUO YA GAE [25 MADUO]

Ditlhokego	Phitlhelelo ka dinaledi	Phitlhelelo ka matsetseleko	Phitlhelelo ka tekano	Phitlhelelo e e tlaelang	Ga a fitlhelela
DITENG, THULAGANYO LE SEBOPEGO Tsibogelo le dikakanyo Kokoanyo ya dikakanyo gore go rulaganngwe Maitlhommo, baamogedi, diponagalo/melawana le tiriso MADUO 15	13–15 -Tsibogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa se se lebeleletsweng ka gale -Dikakanyo tse di botlhale, tse di gamogileng -Kitso e e tseneletseng ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Kwalo e e tsepameng -Diteng le dikakanyo di lomagane -Tlhaloso ya maemo a a kwa godimo e bile dintlha tsotlhe di tshegetsang setlhogo -Sebopego se se maleba gape se nepagetse	10–12 -Tsibogelo e ntle tota e e bontshang kitso e ntle ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -E tsepame – ga e a fapoga setlhogo -Diteng le dikakanyo di lomagane, dintlha tse di thadisitsweng sentle gape di tshegetsang setlhogo -Sebopego se se lolameng ka diphoso tse dinnye	7–9 -Tsibogelo e e lekaneng e e bontshang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Ga e a tsepama ka gotlhe – go na le go eta e fapoga mo setlhogong -Diteng le dikakanyo di lomagane mo go utlwalang -Dintlha dingwe di tshegetsang setlhogo -Sebopego se se maleba ka kakaretso fela go na le go sa nepagale go go rileng	4–6 -Tsibogelo e e kwa tlase e e supang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Go na le tsepamo e e rileng, mme kwalo e fapogile setlhogo -Diteng le dikakanyo ga di lomagane ka gale. Ke dintlha tse di mmalwa tse di tshegetsang setlhogo -Tiriso e e phatlhaletseng ya melawana ya sebopego -Go tlodisiwa ga matlho go go tseneletseng	0–3 -Tsibogelo e senola go tlhoka kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Bokao jo bo kgoreletsegileng ka go fapoga setlhogo go go feteletseng -Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo -Ke dintlha di le mmalwa fela tse di tshegetsang setlhogo -Ga go a dirisiwa melawana ya sebopego
PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA/RUNA Segalo, rejisetara, setaele, maitlhommo, baamogedi le tiriso Tiriso ya puo le melawana Tlhopho ya mafoko Matshwao a puiso le mopeleto MADUO 10	9–10 -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba thatathata le maitlhommo, baamogedi le tiriso -Thutapuo e nepagetse e bile e agegile sentle -E e se nang diphoso gotlhelele	7–8 -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba thata le maitlhommo, baamogedi le tiriso -Thutapuo e nepagetse ka kakaretso e bile e agegile sentle -Tlotlofoko e e siameng tota -Bogolo ga go na diphoso	5–6 -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maitlhommo, baamogedi le tiriso -Go diphoso dingwe tsa thutapuo -Tlotlofoko e e lekaneng -Diphoso ga di kgoreletse bokao	3–4 -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di fosagetse go le gonnye go maitlhommo, baamogedi le tiriso -Thutapuo e e sa lolamang ka diphoso tse dintsi -Tlotlofoko e e lekanyeditsweng -Bokao bo kgoreletsegile	0–2 -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko ga di tsamaisane le maitlhommo, baamogedi le tiriso -E phephetha ka diphoso gape e tlhakatlhakane -Tlotlofoko ga e maleba go maitlhommo -Bokao bo kgoreletsegile tota
SEELO SA MADUO	22–25	17–20	12–15	7–10	0–5

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1****1.1 Tlhamo ya kanelo**

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: **Letsatsi le bo seleng bo se na mahube.**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo:

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe
- Go tshwanetswe ga elwa tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tlhalosa.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- Tlhagiso ya ditiragalo tsa letsatsi le bo seleng bo se na mahube.

[50]**1.2 Tlhamo ya tlhaloso**

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tlaa itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

Sekao sa setlhogo: **Ke ne ke ithaya ke re nako e santse e le teng ...**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tlhaloso:

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo le kutlo go tlhalosa mofuta o wa tlhamo sentle.

- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimololeli.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhagiso ya se se diregileng fa nako e ntse e tsamaya.
- Kakaretso ya dipelo tsa go tsamaya ga nako.

[50]

1.3 Tlhamo ya ngangisano

Mo tlhamong e, motlhatlhojwa o tlhagisa kakanyo, ntlhakemo, mme a nganga ka maitlhamo a go dibela kemo ya gagwe.

Kakanyo ya motlhatlhojwa e tshwanetse go totobala go simolola kwa ntlheng go fitlha kwa bofelong. Tlhamo e, e tshwanetse go tlhagisa letlhakore le le lengwe, mme motlhatlhojwa a leke go pateletsa mmuisi go leba ditiragalo ka leitlho la gagwe.

Sekao sa setlhogo: **Kgololosego boipelo jwa Maaforikaborwa.**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya ngangisano:

- Motlhatlhojwa a simolole ka go tlhagisa ntlhakemo ya gagwe go bontsha boitshimololeli.
- A neye mefutafuta ya dingangisano go tshegetsang ntlhakemo ya gagwe, mme a tlhalose se.
- Tlhamo e tlhagisa letlhakore le le lengwe, mme dikakanyo di tlhagisiwa ka kgatelelo e kgolo. Go dirisiwe mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa puo le dithekeniki tsa tirisopuo.
- Puo e dirisiwe ka maikutlo, mme motlhatlhojwa a se ka a tlhoka maitseo.
- Bokhutlo bo tshwanetse go tlhagisa kakanyo e e tlhomameng, e e tlhologanyegang, mme e pateletse mmuisi go dumelana le tse di tlhagisitsweng. Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- Tlhaloso ya kgololosego.
- Tlhaloso ya se Maaforikaborwa a ipelang ka sona.
- Go tsaya letlhakore.
- Tlhagiso ya ntlhakemo ya motlhatlhojwa ka setlhogo.
- Tlhagiso ya dintlha tsa ngangisano tse di tshegetsang ntlhakemo ya motlhatlhojwa.
- Tshobokanyo e e senolang ntlhakemo ya motlhatlhojwa.

[50]

1.4 Tlhamo e e sa tseyeng letlhakore

Mofuta o wa tlhamo, o tlhagisa ngangisano e e lekalekanang go emela kgotsa go nna kगतलhanong le sengwe se setlhogo se buang ka ga sona, kemo ya mokwadi e tlhagisiwa fela kwa bokhutlong.

Sekao sa setlhogo: **Rata segaeno, o se tlhoe sa ba bangwe.**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo e e sa tseyeng letlhakore:

- Tlhamo e itshupe ka go lekalekana
- E tlhagise matlhakore a mabedi a a farologaneng a ngangisano e e rileng.
- E lebelele kemo ya botlhe, fela mokwadi a itebelele ka dinako dingwe
- Puo e nne e e tsosang maikutlo.
- Ngangisano e dire tlhaloganyo e e utlwalang
- Bokhutlo bo supe kemo ya mokwadi.
- Ya maitlhommo e tseye letlhakore.
- Maikutlo a nne le seabe sa botlhokwa.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- Tlhagiso ya dintlha tsa botlhokwa ka ga go rata segaabo le go sa tlhoe sa ba bangwe.
- Kamano ya dintlha tsa segaabo le gore se ama jang tsa batho ba bangwe.
- Tshobokanyo ya dintlha.

[50]

1.5 Tlhamo ya maitlhommo

Mo mofuteng o wa tlhamo motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tlhagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditoro kgotsa se a eletsang go se fitlhelela mo botshelong jwa gagwe, mme a kwale maitlhommo a gagwe.

Sekao sa setlhogo: **Go ithuta le go rutiwa ka puo ya ga mme go ka ungwela barutwana molemo.**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya maitlhommo:

- Tlhamo ya maitlhommo e tseye letlhakore.
- Maikutlo a tseye karolo e e botlhokwa.
- Karolo e kgolo mo tlhamong e ka tlhalosa. Ditlhaloso di tshwanetse go bonala, maikaelelo e le go tlhagisa gape maikutlo a motlhatlhojwa a nako e e fetileng.
- Dikakanyo/Megopolo/Maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya tiriso le go tlhaloganyega ga puo ya ga mme.
- Tlhagiso ya tsamaiso ya go ithuta le go rutiwa ka puo ya ga mme go lebeleletsweng:
 - dirutwa tse di farologaneng
 - go falola ga barutwana
 - barutabana ba dirutwa
 - dithusathuto
 - dithuto tse dikgolwane
- Motlhatlhojwa a ka tlhagisa kemo ya gagwe jaaka morutwana. [50]

1.6 1.6.1 **Tlhamo ya kanelo**

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: **Setshwantsho.**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo:

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditiro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe
- Go tshwanetswe ga elwa tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tlhalosa.

Tlhamo ya tlhaloso

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tlaa itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

Sekao sa setlhogo: **Setshwantsho.**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tlhaloso:

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a tlhalosa ditiragalo tse di mo setshwantshong.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo le kutlo go tlhalosa mofuta o wa tlhamo sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimoleledi.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- Tlhagiso ya dintlha ka ga metshameko e e tlhagelelang mo setshwantshong.
- Tlhaloso ya gore metshameko e e ka nna mosola jang.
- Thotloetso go barutwana le baagi ka kakaretso go tsenela metshameko le go e ema nokeng.

[50]**1.6.2 Tlhamo ya kanelo**

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: **Setshwantsho.**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo:

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe
- Go tshwanetswe ga elwa tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tlhalosa.

Tlhamo ya tlhaloso

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tlaa itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

Sekao sa setlhogo: **Setshwantsho.**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tlhaloso:

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a tlhalosa ditiragalo tse di mo setshwantshong.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo le kutlo go tlhalosa mofuta o wa tlhamo sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimoleledi.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- Tlhagiso ya dintlha ka ga tiragalo e e tlhagelelang mo setshwantshong.
- Thotloetso go baagi go efoga se se mo setshwantshong.

[50]1.6.3 **Tlhamo ya kanelo**

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: **Setshwantsho.**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo:

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe.
- Go tshwanetswe ga elwa tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tlhalosa.

Tlhamo ya tlhaloso

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tlaa itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

Sekao sa setlhogo: **Setshwantsho**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tlhaloso:

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo le kutlo go tlhalosa mofuta o wa tlhamo sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimoleledi.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- Tlhagiso ya dintlha ka ga tiragalo e e tlhagelelang mo setshwantshong.
- Thotloetso go baagi go efoga se se mo setshwantshong. **[50]**

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSA TIRISANO**POTSO 2****2.1 LEKWALO LA BOTSALANO**

Lekwalo la botsalano ke le le kwalelwang mongwe yo o amanang le ena ka tsela nngwe, o tlhaeletsana ka ga sengwe jaaka go tebogo, kopo, tlhotloetso, keletsomasego, jalojalo.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa lekwalo la botsalano:

- Lekwalo le, le le khutshwane, o neela dintlhakgolo ka se o buang ka ga sona.
- A supe maikutlo a gagwe fela a se ka a teba thata.
- A se ka a nna le diphoso tsa mofuta ofe.
- A fe tshedimosego ya se a buang ka ga sona.
- Go kwalwe aterese ya mokwadi fela.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Aterese e le nngwe ya mokwadi
- Ditumediso.
- Thadiso ya maemo a lelapa la kwa gaabo ngwana yo.
- Tlhagiso ya botlhale jwa gagwe kwa sekolong le ponelopele e a ka tswang a na le yona ka ena. A ka tlhagisa dipholo tsa gagwe.
- Mabaka a a tshegeditseng kopo.

[25]**2.2 PUO E E SA TLHOMAMANG**

Puo ke karolo ya botlhokwa ya go fatlhosana. E ka direlwa matšhwititšhwiti a batho kgotsa setlhopho se se rileng sa batho. Go ema setšhaba ka lefoko go farologana le go ema setlhotšhwana sa batho.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa puo e e sa tlhomamang:

- Puo e tshwanetse go ngoka setlhopho sa batho fa e simololwa.
- Dintlha di tshwanetse go agiwa ka tolamo go tla go phatlhalala ga dintlha.
- Mmui a tseye tsia bareetsi ba gagwe.
- Dirisa dipolelo tse dikhutshwane ka dikakanyo tse di bonolo, dirisa dikao tse di tlwaelegileng.
- Puo e e tlhagisiwang e nne le matseno, mmele le bokhutlo.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo sa puo.
- Ditumediso le ditebogo go batlamoetlong.

- Tshimologo e e maatla e e ngokang theetso. E ka nna motlae kgotsa nopolo.
- Tsibogelo ya dipuo, dimpho le dikeleletsomasego tsa batlamoletlong.
- Dintlha tsa tswelelo ya botshelo jwa gagwe mo kgolong.
- Bokhutlo jo bo maleba.

[25]

2.3 LEKWALO LA SEMMUSO

Lekwalo la kgwebo ke mofuta wa lekwalo la semmuso. Lekwalo le le kwalelwa merero ya kgwebo ka kakaretso. Mokwadi a tlhamalale ka kang a se dikadike, a be a bontshe go tlhaloganya ntlha e a buang ka yona malebana le kgwebo.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa lekwalo la kgwebo:

- Ditlhokego tse di farologaneng tsa lekwalo la semmuso di tlhagisiwe ka tlhomamo (popego le setaele).
- Lekwalo le, le le khutshwane, o neela dintlhakgolo ka se o se kopang.
- Leba kangkgolo e e leng maitlhomamo a gago.
- Puo e tlhamalale.
- Kwala diaterese tse pedi, ya mokwadi le moamogedi.
- Kwala dinomoro tsa mogala kwa o ka fitlhelewang gona.
- Le supe bokhutlo jo bo tlhamaletseng bo latelwe ke ditlhakaina tsa mokwadi.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo le ditumediso.
- Thadiso ka ga basari e e duelelang barutwana ba ba ithutelang bolemirui.
- A tlhagise ditlhokego tsa barutwana.
- A totobatse go tlhokega ga balemirui.
- Dirutwa tse barutwana ba tshwanetseng go di rutiwa.
- Kopo ya go tlhamiwa ga boithutedi go oketsa balemirui.
- Bokhutlo jo bo solofetsweng.

[25]

2.4 DIPOTSOTHERISANO

Dipotsotherisano ke kopano e e rulaganeng e mo go yona go nang le yo o bodiwang dipotso go fitlhelela tshedimosetso le go tsaya tshwetso ka ga sengwe se se rileng.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa dipotsotherisano:

- Setlhogo se supe gore dipotsotherisano di ka ga eng.
- Kagego e nne ya mmuisano.
- Maina/Maemo a dibui a tshwanetse go tlhagelela sentle.
- Dipotso di nne dikhutshwane, mme dikarabo tsa motsenela-potsotherisano di ka nama.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- A amogele le go dumedisa balaola/le batsenala-potsotherisano.
- Kitsiso ya balaola-dipotsotherisano.
- Tlhagiso ya dipotso.
- Dikarabo tsa motsenela-potsotherisano morago ga potso nngwe le nngwe.
- A neele motsenela-potsotherisano tšhono ya go ithekisa le go botsa potso.
- Tlhagiso ya mofuta wa tiro le leina la tleliniki.
- Bokhutlo e nne jo bo solofetsweng.

[25]**2.5 PEGELO E E SA TLHOMAMANG**

Pegelo e e sa tlhomamang ke tokomane e e kwalwang ka maikaelelo a go bega sengwe se se dirilweng le se se bonweng. Mokwadi ga a neelane ka diphitlhelelo le dikatlanegiso.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa pegelo e e sa tlhomamang:

- Leina la moromedi le moamogedi di tlhagisiwe.
- Setlhogo sa pegelo se bolele ka botlalo gore go begwa ka ga eng.
- Mokwadi a tlhagise tiragalo e a begang ka yona ka botlalo.
- Tlhaloso e nne le dintlha tse di utlwalang.
- Puo e nne e e tlhamaletseng ya kakaretso.
- Motlhatlhojwa a kwale leina la gagwe, a saene, a tlhagise letlha le a kwadileng pegelo ka lona.
- Kwala ka pakapheti.
- Dikatlanegiso di tlhagisiwe.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Tlhagiso ya tiragalo e o begang ka ga yona.
- A neele leina la setlhopho sa bona sa kgwele ya dinao.
- A tlhagise letlha, nako le lefelo le motshameko o neng o tshwaretsewona.
- Tlhagiso ya ditiragalo tsa motshameko le dipholo tsa ona.
- A tlhagise tshegetso le lerato la balatedi ba setlhopho sa bona.
- Dikatlanegiso le bokhutlo e nne jo bo solofetsweng.

[25]**2.6 LENANEOTEMA LE METSOTSO**

Lenaneotema ke kitsiso le kgobokanyo ka dintlhakgolo tse go tlleng go buiwa ka tsona mo kopanong e e rileng. Le thusa batlapitsong go itse se ba se bilediwang le gore ba tle pitsong ba ipaakantse ba rulaganye ditshwaelo tsa bona sentle. Metsotso ke phutololo ya lenaneotema le le neng la romelwa ditokololo tsa kopano. Metsotso e botlhokwa thata ka gonne e thusa go tshola le go boloka ditshwetso le dintlhakgolo tsa kopano.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa lenaneotema le metsotso:

- Kwala dintlha tsa kopano jaaka (leina la mokgatlho/setheo, lefelo, letlha le nako).
- Rulaganya le go kwala dintlha tsa se se tla buiwang kwa kopanong.
- Go tlhagisiwe dintlha tse di botlhokwa fela.
- E kwalwe ka bokhutshwane.
- E nne le ditlhogwana tse di tlhomaganang go ya ka lenaneotema.
- Ditlhagiso, ditshwetso le diphetolelo tse di dirwang di tshwanetse go kwalwa jaaka ditshwetso.
- Go kwalwa fela diphitlhelelo, dikatlanegiso le ditshwetso e seng dingangisano tsa ditokololo.
- Tiriso ya pakapheti.

Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:

- A kwale letlha le lenaneotema le tswang ka lona.
- Thulaganyo ya dintlha tse go tlaa buiwang ka tsona kwa kopanong go ya ka botlhokwa jwa tsona.
- A tlhagise nako le lefelo le kopano e tlaa tshwarelwang kwa go lona.
- Mo metsotsong, a tlhagise letlha le kopano e tsweweng ka lona.
- A tlhagise nako ya kopano.
- A tlhagise dintlha tse di tšhotlhlilweng kwa kopanong mabapi le tshireletsego ya mo sekolong.
- Tshobokanyo ya se se tshitshintsweng le se go dumelanweng ka sona.
- A tlhagise letlha la kopano e e latelang.

[25]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 50
PALOGOTLHE: 100